

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO – UPRAVA  
POLICIJE, La Benevolencija br. 16, kojeg zastupa policijski komesar, Generalni  
inspektor policije Fatmir Hajdarević, (u daljem tekstu Ugovorni organ)

Amelktra d.o.o. Sarajevo, Patriotske lige broj 10, ID: 4200234140004, koga zastupa  
Dobavljač Džemal Džalić Sarajlić (u daljem tekstu: Dobavljač)

Zaključili su:

## UGOVOR O SUKCESIVNOJ NABAVCI AKUMULATORA (LOT 1)

### Član 1.

Predmet ovog ugovora je sukcesivna nabavka akumulatora (LOT 1), za potrebe Uprave  
policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Ugovor se zaključuje u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ponudom Dobavljača,  
odn. članka Okvirnog sporazuma broj 02-11-4-4604-7/22 od 24.08.2022. godine i stvarnim  
potrebama Ugovornog organa.

Ponude Dobavljača broj 10/23 i 11/23 od 18.10.2023.godine su sastavni dijelovi ovog  
ugovora.

### Član 2.

Ukupna vrijednost ovog ugovora bez PDV-a iznosi 13.630,00  
(trinaest hiljada šeststotinatridest i 00/100) KM.

Cijene su fiksne i ne mogu se mijenjati za vrijeme važenja ovog ugovora.

### Član 3.

Dobavljač se obavezuje da će u roku od deset (10) dana od dana obostrano potpisanog  
ugovora dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku безусловne bankarske  
garancije u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv  
koji ima karakter garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza  
+ 30 dana.

Ukoliko garancija za uredno izvršenje ugovora nije dostavljena na propisan način, shodno  
uslovima iz tenderske dokumentacije i u roku koji je odredio ugovorni organ, zaključeni  
ugovor će se smatrati apsolutno ništavim.

### Član 4.

Dobavljač je dužan da robu isporuči u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja/prijema  
narudžbenice, započevši najranije nakon obostranog potpisivanja ugovora.

Pri isporuci robe koja je predmet ovog ugovora, ovlaštena osoba Dobavljača je  
obavezna ovlaštenoj osobi ispred Ugovornog organa dostaviti otpremnicu za isporučenu robu  
(perzisti i količini), koja je uredno ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe Dobavljača.  
Pri prijemu robe otpremnicu potpisuje i ovlaštena osoba Ugovornog organa, zadužena za  
prijem robe u magacin.

Čim isporučenoj robi bit će sačinjen zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu (čiji će  
sastavni dio biti otpremnica). Zapisnik se sačinjava u dva istovjetna primjerka, od kojih jedan  
zadržava Ugovorni organ, a jedan Dobavljač. Zapisnik će biti potpisan od strane ovlaštenog

lica Ugovornog organa za prijem robe i od strane ovlaštenog lica Dobavljača. Sve eventualne primjedbe na izvršenu isporuku će biti konstatovane u zapisniku.

Ukoliko lice zaduženo za prijem robe konstatuje određene nedostatke u kvalitetu ili kvantitetu isporučene robe, neće se sačinjavati zapisnik o prijemu, već će se sačiniti zapisnik o reklamaciji, koji Ugovorni organ dostavlja Dobavljaču.

Ovlaštene osobe ispred ugovornih strana će biti određene i strane međusobno obavještene o tome, u roku od 10 dana od dana potpisivanja prvog pojedinačnog ugovora.

#### Član 5.

Dobavljač se obavezuje priznati reklamaciju na kvantitet i kvalitet isporučene robe, koja će biti propraćena zapisnikom o reklamaciji, uz obavezno navođenje nedostataka isporučene robe i datuma i broja računa (otpremnice).

Roba će se smatrati uredno isporučenom tek kada u zapisniku o prijemu bude konstatovano da je primopredaja izvršena bez primjedbi. U slučaju osnovanih primjedbi na ispunjenje ugovornih obaveza Dobavljača, konstatovanih u zapisniku o reklamaciji, Dobavljač je dužan da u svom trošku učini sve da te nedostatke otkloni u što kraćem roku, koji će mu u zapisniku odrediti Ugovorni organ.

#### Član 6.

Prihkom svake isporuke Ugovorni organ zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izvrši uzimanje uzoraka, a radi provjere usklađenosti sa traženim/tehničkim specifikacijama u tenderskoj dokumentaciji.

Ukoliko se ustanovi da roba ne zadovoljava parametre tražene tenderskom dokumentacijom, ugovorni organ zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor i okvirni sporazum na osnovu kojeg je zaključen ovaj ugovor bez saglasnosti druge ugovorne strane u roku od 15 dana od dana dostavljanja nalaza od strane akreditovanog tijela.

#### Član 7.

Ugovorni organ će ugovorenu cijenu plaćati Dobavljaču u roku od 30 (trideset) dana od dana uredno izvršene isporuke i dostavljanja pojedinačne fakture, na tekući račun Dobavljača.

#### Član 8.

Ukoliko poslije zaključenja ovog ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do onemogućavanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza definisanih ugovorom, rokovi izvršenja obaveza će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i utjecaja strana u ugovoru i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogodne višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većih obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti uz prilaganje odgovarajućih dokaza.

#### Član 9.

U slučaju kašnjenja u isporuci roba, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti naručene robe, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti koja je predmet narudžbe. Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema

nabavke za plaćanje od Ugovornog organa. Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ako će je do kašnjenja došlo usljed više sile.

#### Član 10.

Ugovorni organ zadržava pravo raskida ugovora ukoliko isporučena roba u smislu kvaliteta i svih drugih elemenata ne bude u potpunosti odgovarala uslovima iz prihvaćene ponude Dobavljača.

#### Član 11.

Dobavljač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija ugovornog organa za javne nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju svoga ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

#### Član 12.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

#### Član 13.

Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće, utvrđuje se nadležnost Suda u Sarajevu.

#### Član 14.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ovlaštenih predstavnika i traje do realizacije ugovorene vrijednosti, a najduže do isteka važenja okvirnog sporazuma.

#### Član 15.

Ovaj ugovor izrađen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih po dva (2) zadržava svaka ugovorna strana.

#### DOBAVLJAČ

Airtelektra d.o.o Sarajevo

  
direktorka Danila Sarajlić

#### UGOVORNI ORGAN MUP KANTONA SARAJEVO UPRAVA POLICIJE

  
POLICIJSKI KOMESAR  
Generalni inspektor policije  
Fatmir Hajdarević

Broj: 

Datum:  2023. godine

Broj: 02-11-4-4604-15/22

Datum: 30.10.2023. godine